

ERSTE LIZING ZA EKO VOZILA ZA FIZIČKA LICA bez obaveznog prenosa zarade

ELEKTRIČNA I PLUG-IN HIBRIDNA VOZILA

Maksimalni iznos finansijskog lizinga i maksimalni rok otplate utvrđuju se u skladu sa procjenom banke, u zavisnosti od kreditnog rizika i poslovnog odnosa klijenta sa bankom.

- Iznos lizinga:
 - od 5.000,00 € do 250.000,00 €
- Otplatni period: od 6 do 84 mjeseca
- Naknada za obradu: do 60,00 €
- Učešće od 10% vrijednosti vozila



- Nominalna fiksna kamatna stopa 4,99% (električna i plug-in hibridna vozila)
- Efektivna kamatna stopa 13,60%
- Lizing za kupovinu energetski efikasnih vozila na električni ili plug-in hibridni pogon



Koje su prednosti finansiranja putem lizinga?

- Povoljni uslovi finansiranja
- Jednostavna procedura za odobrenje
- Minimalna dokumentacija
- Minimalno početno ulaganje
- Fleksibilnost prilikom odobrenja zahteva
- Kasko osiguran predmet lizinga tokom trajanja ugovora o lizingu

Namjena lizinga

Finansijski lizing za kupovinu energetski efikasnih vozila na električni ili plug-in hibridni pogon: motorna vozila za prevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju još najviše osam sjedišta

Reprezentativni primjer finansijskog lizinga sa fiksnom kamatnom stopom - ELEKTRIČNA I PLUG-IN HIBRIDNA VOZILA

Ukupna vrijednost predmeta lizinga	30.000,00 €
Učešće klijenta	6.000,00 €
Finansirana vrijednost predmeta lizinga	24.000,00 €

Nominalna fiksna kamatna stopa	4,99%
Visina rate lizing naknade	386,41 €
Efektivna kamatna stopa*	13,60 %
Ukupna kamata	3.821,52 €
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva	60,00 €
Naknada za tri mjenice	6,00 €
Naknada za upit u Kreditni registar CBCG	3,00 €
Trosak polise kasko osiguranja**	4.500,00 €
Trošak upisa, produžetka i odjave zaloge	90,00 €
Ukupan iznos koji potrošač plaća	32.480,52 €

Fiksna kamatna stopa – nepromjenjiva kamatna stopa tokom cijelog roka otplate finansijskog lizinga.

Reprezentativni primer finansijskog lizinga sa fiksnom kamatnom stopom (električna i plug-in hibridna vozila)

Za finansiranje putničkog vozila (električnog ili plug-in hibridnog) fakturisane cijene 30.000,00€, uz učešće klijenta u iznosu od 6.000,00€, mjesečna rata lizing naknade za finansiranu vrijednost u iznosu od 24.000,00€ iznosi 386,41€, rok otplate lizinga je 71 mjesec i otkupna vrijednost iznosi 386,41€. Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i na godišnjem nivou iznosi 4,99%, dok efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) iznosi 13,60%*. U obračun EKS ukalkulisani su sledeći troškovi: kamata u iznosu od 3.821,52€, administrativna naknada za obradu ugovora o finansijskom lizingu od 60€, trošak 3 mjenice ukupno 6,00€, trošak upita u Kreditni registar CBCG 3,00€, trošak upisa, produžetka i odjave zaloge u Registru zaloge CG u ukupnom iznosu 90,00€ i trošak premije osiguranja za ugovor o kasko osiguranju u iznosu od 4.500,00€**. Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 32.480,52€. *U izračun EKS nisu uključeni drugi eventualni troškovi koji u momentu sačinjavanja ove ponude nijesu bili poznati banci (davaocu lizinga), kao ni eventualni troškovi naknadno zahtijevanih sredstava obezbjeđenja. Cijena registracije vozila, koja takođe pada na teret klijenta, nije uključena u izračun EKS ** Ugovor o kasko osiguranju klijent zaključuje direktno sa osiguravajućim kućama. Premija se plaća po dinamici koju klijent odabere (godišnje/ mjesečno), a zavisi od izbora klijenta u dijelu učešća u šteti koje je minimum 10%, a maksimum 10% min 250€ sa obaveznom doplatkom za rizik krađe i teritorijalno pokriće Evrope. U konkretnom primjeru uzeta je vrijednost premije osiguranja u iznosu od 4.500,00€ za cjelokupno vrijeme trajanja lizinga.

PRIJEVREMENA OTPLATA FINANSIJSKOG LIZINGA

Klijent je ovlašćen u svakom trenutku prijevremeno djelimično ili u cijelosti otplatiti finansijski lizing isplaćen shodno ugovoru o finansijskom lizingu. Klijent je dužan unaprijed obavijestiti banku o prijevremenoj otplati finansijskog lizinga, podnošenjem pisanog zahtjeva na obrascu banke. U slučaju prijevremene otplate finansijskog lizinga (djelimične ili u cijelosti), klijent ne plaća naknadu.

POSLEDICE NEISPUNJENJA I NEIZVRŠENJA OBAVEZA IZ UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU

U slučaju kašnjenja s plaćanjem dospjelih obaveza i/ili izvršenja bilo kojih obaveza u vezi ugovora o finansijskom lizingu, banka ima pravo:

- koristiti sve instrumente osiguranja u svrhu podmirenja cjelokupnog dugovanja i ispunjenja dospjelih obaveza

- klijenta
- iskoristiti pravo na ugovornu kaznu preciziranu ugovorom o finansijskom lizingu (povećanje ugovorene kamatne stope)
- otkazati ugovor o finansijskom lizingu čime potraživanje banke dospijeva u cijelosti i prije redovnog dospijeća
- zahtijevati prinudnim putem naplatu glavnice finansijskog lizinga zajedno s dospjelim kamatama, zateznim kamatama, troškovima i drugim potraživanjima shodno ugovoru i pozitivnim propisima.
- klijent će snositi sve troškove nastale zbog opisanog neispunjenja svojih obaveza u za to predviđenom roku kao što su troškovi advokata, izvršitelja, notarski, upravni, sudski i troškovi drugih tijela u vezi postupka prinudne naplate.

PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU

Klijent ima pravo na jednostrani raskid ugovora o finansijskom lizingu, ukoliko u roku od 14 (slovima: četrnaest) dana od dana sklapanja ugovora o finansijskom lizingu o tome u pismenom obliku obavijesti banku. Ukoliko klijent ostvari svoje pravo na odustanak od ugovora o finansijskom lizingu, a banka mu je već isplatila sredstva po lizingu, klijent je u obavezi, u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana obavještanja banke o odustanku od finansijskog lizinga, platiti banci glavicu i pripadajuću kamatu, obračunatu na osnovu ugovorene kamatne stope, od dana povlačenja novčanih sredstava po osnovu ugovora o finansijskom lizingu do dana otplate glavnice.

SAVJETODAVNE USLUGE

Banka ne pruža savjetodavne usluge shodno članu 29 Zakona o potrošačkim kreditima. Klijent ima mogućnost dobiti savjet unutar savjetovališta za zaštitu klijenata.

POSTUPAK ODOBRAVANJA FINANSIJSKOG LIZINGA

- 1. Zahtjev za finansijski lizing i prikupljanje dokumentacije**
U bilo kojoj filijali Erste banke možete podnijeti zahtjev za finansijski lizing. Takođe, putem sajta banke, možete ostvariti inicijalni upit za finansijski lizing. Prilikom zahtjeva za finansijski lizing, potrebno je dostaviti dokumentaciju za utvrđivanje kreditne sposobnosti te za dokazivanje namjene finansijskog lizinga.
- 2. Obrada zahtjeva za finansijski lizing i odobranje finansijskog lizinga**
Na osnovu prikupljene dokumentacije banka počinje sa obradom zahtjeva za finansijski lizing. Izračunava se vaša kreditna sposobnost, kao i kreditna sposobnost drugih učesnika, ukoliko će ih biti u kreditnom odnosu (jemac, sudužnik) te se definišu potrebni instrumenti obezbijedenja.
Nakon utvrđivanja adekvatnosti kolaterala banka procjenjuje vaš zahtjev za finansijski lizing i donosi odluku o odobrenju finansijskog lizinga.
- 3. Sklapanje ugovora o finansijskom lizingu i instrumenti obezbijedenja**
Na dogovoreni dan, u banci ćete zaključiti ugovor o finansijskom lizingu i drugu dokumentaciju koju trebaju potpisati svi učesnici u procesu ugovaranja finansijskog lizinga: korisnik finansijskog lizinga, te eventualni sudužnik, jemac.
S obzirom da je kao instrument obezbijedenja neophodna polisa kasko osiguranja, istu je neophodno dostaviti banci u prihvatljivoj formi. Polisa kasko osiguranja je neophodno da bude vinkulirana u korsit banke.
- 4. Isplata finansijskog lizinga**
Po dostavi dokumentacije, te provjere iste od strane banke jesu li ispunjeni svi uslovi za isplatu finansijskog lizinga (instrumenti obezbijedenja i sl.), banka će izvršiti isplatu finansijskog lizinga.

Kontakti



info@erstebank.me

Arsenija Boljevića 2A
81000 Podgorica

19991



www.erstebank.me